Name of the Medical College / Institution and address: COLLEGE OF MEDICINE AND SAGORE DUTTA HOSPITAL, KAMARHATI, 700 058

The Medical college / institution hereby declares the stipend paid to different categories of trainees for <u>financial year 2024-2025</u>

Numbers in each cell of the months refers to the numbers of trainees

Category	State Govt. Stipend*	College's Stipend*	April	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Ma
Interns (MBBS)	30855	30855	100									1 SP 18		
uate Residents:	•													
1 <sup>st</sup> Year (MD/MS)	48134	48134	29	101		20568						77791		
2 <sup>nd</sup> Year (MD/MS)	51836	51836	24	74		Liller			1					Sim
3 <sup>rd</sup> Year (MD/MS)	55539	55539	26			9135			(4)					98
														eda
2 <sup>nd</sup> Year (DM/MCh)												(173		
3 <sup>rd</sup> Year (DM/MCh)												(Fig. V)		
5	uate Residents:  1 <sup>st</sup> Year (MD/MS)  2 <sup>nd</sup> Year (MD/MS)  3 <sup>rd</sup> Year (MD/MS)  sidents or PGs in Sup  1 <sup>st</sup> Year (DM/MCh)  2 <sup>nd</sup> Year (DM/MCh)	uate Residents:         1 <sup>st</sup> Year (MD/MS)       48134         2 <sup>nd</sup> Year (MD/MS)       51836         3 <sup>rd</sup> Year (MD/MS)       55539         sidents or PGs in Super Specialty:         1 <sup>st</sup> Year (DM/MCh)         2 <sup>nd</sup> Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     48134       2nd Year (MD/MS)     51836     51836       3rd Year (MD/MS)     55539     55539       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     1	1st Year (MD/MS)     48134     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)	1st Year (MD/MS)     48134     29     1       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24     1       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26     1       sidents or PGs in Super Specialty:     1st Year (DM/MCh)     1     1     1       2nd Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     1     1     1	1st Year (MD/MS)     48134     48134     29     1836       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24     1836       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26     1836       sidents or PGs in Super Specialty:     1st Year (DM/MCh)     1836     <	1st Year (MD/MS)     48134     48134     29       2nd Year (MD/MS)     51836     51836     24       3rd Year (MD/MS)     55539     55539     26       sidents or PGs in Super Specialty:       1st Year (DM/MCh)     2nd Year (DM/MCh)     1

<sup>\*</sup>Cell values indicate the stipend (in INR) paid each month for each trainee

Date:

Signature Name of Dean/Principal

Principal
Coffege of Medicine
Sagore Dutta Hospital
Kamarhati, Kolkata-58

lek